Partisk

Partisk eller **parthisk** er eit mellomiransk språk som blei snakka av partarane frå det som i dag er nordaustlege Iran. Det var offisielt språk i Partia, eit rike som varte frå rundt 100-talet f.Kr. til 200-talet e.Kr. Partisk er hovudsakleg kjend frå manikeiske tekstar og talrike inskripsjonar.

Partisk	
Klassifisering:	Indoeuropeisk Indoiransk Iransk Vestiransk Nordvestiransk Partisk
Bruk	
Område:	Oldtids-Iran
Utdøydd:	200-talet
Språkkodar	
ISO 639-3:	xpr

Kjelder

- partisk – 3 (http://snl.no/partisk/3) (27.02.2013) i *Store norske leksikon*.

Henta frå «https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Partisk&oldid=2568253»

Denne sida vart sist endra den 2. juli 2013 kl. 11:14.

All tekst er tilgjengeleg under Creative Commons-lisensen Namngjeving/Del på same vilkåra. Sjå Vilkår for detaljar.